



SAOPĆENJE

FIRST RELEASE



Molimo korisnike da prilikom upotrebe podataka obavezno navedu izvor

Users are kindly requested to mention the data source

GODINA/ YEAR V

SARAJEVO, 10.05.2019.

BROJ/ NUMBER 1

OKOLIŠ ENVIRONMENT

KLIMATSKE PROMJENE CLIMATE CHANGES

Temperatura zraka i atmosferske padavine

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je u saradnji s Federalnim hidrometeorološkim zavodom FBiH i Republičkim hidrometeorološkim zavodom RS obezbijedila podatke o temperaturama zraka i atmosferskim padavinama za period 2000- 2018.

Saopštenje prikazuje godišnji prosjek temperature zraka i padavina, njihov razvoj u određenom vremenskom periodu, i odstupanja od dugoročnog prosjeka na nivou države.

Pored prosječnih vrijednosti, stopa i prostorna distribucija promjena temperature i padavina su važni za određivanje kapaciteta prirodnih ekosistema da se prilagode klimatskim promjenama.

Promjene temperature i padavina posmatrane tokom dužeg vremenskog perioda su jedan od dokaza efekata klimatskih promjena, što je posebno izraženo u posljednjih nekoliko desetljeća.

Treba uzeti u obzir da uprosječene vrijednosti temperature i padavina doprinose lakšem općem pregledu vrijednosti i praćenju trendova, ali i da taj pristup nosi sobom i neizbjegno gubljenje prikaza minimalnih i maksimalnih vrijednosti padavina i temperturnih skokova, koji imaju jak uticaj tokom kraćeg perioda u godini.

Air Temperature and Precipitation

Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina in cooperation with the Federal Hydrometeorological Institute of FBiH and RS Hydrometeorological Institute provided data on air temperature and precipitation for the period from 2000 – 2018.

This Release contains annual average temperature of the air and precipitation, its development over a given period of time, and deviations from a long-term average in the country as a whole.

Next to the global average value, the rate and spatial distribution of temperature and precipitation change are important for determining the capacity of natural ecosystems to adapt to climate change.

Change in air temperature --- observed over a long period of time --- is an evidence of one of climate change's most serious effects, which has been especially noticeable in recent decades.

It should be taken into account that the average values of temperature and precipitation contribute to facilitating the general review of the values and monitoring trends, but also this approach carries inevitably losing display of minimum and maximum values of rainfall and temperature highs, which have a strong influence during limited periods of the year.

Grafikon 1. Prosječna mjesecne temperature na godinu, 2000-2018, °C

Graph 1. Monthly average temperature per year, 2000-2018, °C




Tabela 1. Prosječna mjesecne temperature na godinu, 2000-2018, °C

Table 1. Monthly average temperature per year, 2000-2018, °C

Godina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Prosječna mjesecna temperatura na godinu
Year	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Average monthly temperature per year
2000	-2	3	5,7	12,5	16	19,3	19,8	21,6	15,3	12,4	9,9	4	11,5
2001	4	3,8	10,3	9,3	15,8	16,6	20,2	21,2	13,7	12,9	4	-1,6	10,8
2002	-0,2	6,3	8,8	10,1	16	19,5	20,7	19,3	14,3	11,4	9,8	3,4	11,6
2003	1,7	-0,8	6,2	10,1	18	21,8	21,6	23,1	15,3	10,5	8,5	2,5	11,5
2004	1	3,5	6,6	11,9	13,6	18,8	21	20,2	16,2	14,2	6,2	4,1	11,4
2005	1,5	-0,4	5,1	11,4	16,2	18,6	20,9	19,1	16,9	12	6,8	3,2	11,0
2006	0,6	3	6,4	12,3	15,8	18,9	21,7	19,3	17,1	13,5	7,5	4,5	11,7
2007	6	7,3	9,2	13,3	17,3	21	22,7	22	14,6	10,9	5,2	1,9	12,6
2008	3,5	5,1	7,6	11,7	16,5	20,2	21,3	21,3	15,3	13	8,2	5,1	12,4
2009	1,2	2,9	6,7	12,9	17,3	18,3	21,3	21	17,4	10,6	8,1	4,4	11,8
2010	1,5	2,6	6,6	11,1	14,6	18,4	20,9	20,5	15,1	9,5	9,3	2,1	11,0
2011	1,5	1,6	6,1	11,4	14,5	18,8	20,4	21	18,6	10	4	3,5	10,9
2012	0,9	-3	8,7	11,4	15,2	22,4	24,4	23,7	18,4	12,7	9,9	1,6	12,2
2013	2,1	2,1	5,1	11,9	14,8	18,3	21,1	21,6	15,2	12,4	7,2	1,8	11,2
2014	4,7	6,3	8	10,9	13,8	18,3	19,7	19,5	15,1	12,1	8,5	3	11,7
2015	2,3	2,3	6,5	10,6	16,8	19,6	24,2	22,9	17,7	11,6	6,8	2,4	12,0
2016	2,1	7,2	7,1	12,9	14,8	20,2	22,4	20,0	16,8	10,5	7,0	0,4	11,8
2017	-3,7	5,2	9,2	10,1	16,3	21,1	23,1	23,3	15,6	11,3	6,4	3,5	11,7
2018	4,2	1,0	5,5	15,2	18,0	19,6	21,4	22,3	17,1	13,5	7,9	1,8	12,3

Grafikon 2. Suma prosječnih mjesecnih padavina, 2000-2018, litar/m²

Graph 2. Sum of monthly average precipitation, 2000-2018, liter/m²




Tabela 1. Prosječna mjesecne padavine na godinu, 2000-2018, °C

Table 1. Monthly average precipitation per year, 2000-2018, °C

Godina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Prosječne mjesecne padavine na godinu
Year	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Average monthly precipitation per year
2000	44	51	69	64	63	31	65	19	73	110	147	123	860
2001	149	60	93	119	70	145	59	33	224	30	170	62	1.214
2002	43	63	36	129	121	46	73	125	167	132	82	86	1.103
2003	146	51	13	41	54	69	50	18	82	180	85	62	851
2004	107	100	86	129	102	95	84	68	65	77	144	136	1.194
2005	52	145	91	82	79	92	122	139	106	66	83	180	1.235
2006	59	77	131	107	70	93	56	158	56	32	57	78	975
2007	90	89	97	11	116	65	42	50	143	132	142	79	1.056
2008	54	26	130	86	58	84	81	22	100	73	125	129	970
2009	140	75	95	54	64	156	64	59	41	149	108	175	1.180
2010	170	149	103	91	129	188	50	60	138	106	201	151	1.536
2011	45	43	51	39	94	55	102	14	37	74	26	107	687
2012	66	120	9	145	135	34	46	9	100	130	78	160	1.031
2013	143	162	142	81	133	70	39	58	86	86	168	13	1.179
2014	99	82	78	164	186	118	133	134	219	80	85	117	1.493
2015	128	85	78	56	98	69	23	66	82	185	69	4	1.003
2016	85	143	130	71	108	97	91	79	77	114	107	6	1.079
2017	128	85	78	56	98	69	23	66	82	185	69	4	1.003
2018	76	135	145	43	123	274	88	67	42	73	98	85	1137

METODOLOGIJA

Izvor podataka prezentiranih u ovom saopštenju su Federalni hidrometeorološki zavod FBiH i Republički hidrometeorološki zavod RS.

Način ocjenjivanja srednjih mjesecnih temperatura i ukupnih mjesecnih količina padavina vrši se na osnovu odstupanja od kontinuiranog niza u periodu 1961.-1990. godine, a upotrebljavajući Conrad-Chapman metod.

Na sjednici Komisije za klimatologiju pri Svjetskoj Meteorološkoj Organizaciji (WMO) koja je održana u novembru 2001. godine određeno je da se period 1961-1990 koristi kao normalni niz za usporedbu, sve dok se ne završi sljedeći niz 1991-2020 godina tj. do 2021. godine.

Podaci godišnjeg statističkog istraživanja se zasnivaju na evidenciji i dokumentaciji, a tamo gdje to nije moguće, na procjeni.

METHODOLOGY

Data sources for this report are Federal Hydrometeorological Institute of FBiH and Republic Hydrometeorological Institute RS.

Method of assessing the mean monthly temperature and total monthly precipitation is performed on the basis of deviations from the continuous series during 1961-1990 and using the Conrad-Chapman classification.

At the session of the Commission for Climatology of World Meteorological Organization (WMO), that was held in November 2001 it was determined that the period of 1961-1990 is used as a normal string comparison, until the next series 1991-2020 finish, i.e. until 2021.

Annual statistical survey data in this Report are based on records and documentation, and where that is not possible through estimation.

Izdaje i štampa Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 71000 Sarajevo, Zelenih beretki 26
Published and printed by the Agency for Statistics of the Bosnia and Herzegovina, 71000 Sarajevo, Zelenih beretki 26

Telefon/Phone: +387 (33) 911 911 · Telefaks/Telefax: +387 (33) 220 622
Elektronska pošta/E-mail : bhas@bhas.ba · Internetska stranica/Web site: <http://www.bhas.ba>

Odgovara: Dr.sc. Velimir Jukić, Direktor
Person responsible: Ph.D. Velimir Jukić, Director

Saopćenje priredili: mr.sc. Mirza Agić
Prepared by: Mr.Sc. Mirza Agić

Podaci iz ovog saopćenja objavljuju se i na internetu
First Release data are also published on the Internet
